



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO YA SELEMO YA NAHA

KEREITI YA 2

MMETSE - SESOTHO


SETE YA 3: 2012 MOHLALA



MEMORANDAMO











TLHAHLOBO YA SELEMO YA NAHA
KEREITI YA 2 MMETSE
SETE YA 3 MOHLALA MEMORANDAMO

| NOMORO YA DIPOTSO | DIKARABO TSE LEBELLETSWENG | MATSHWAO |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 1. | (a) 149 (b) 29 (c) 14 (d) 74 (e) 49 (f) 37 | 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | (a) 164 166 172 (b) 158 161 167 | 1 1 |
| 3 | (a) 160 140 120 (b) 115 125 135 | 1 1 |
| 4. | (a) 108 (b) 111 (c) 166 | 1 1 1 |
| 5. | (a) Mashonne nne (b) mashotshela robedi (c) mashopedi supa (d) mashosupa tharo (e) mashohlano robong | 1 1 1 1 1 |
| 6. | (a) 49 shorobedi (b) 55 mashosupa nne (c) 33 mashotshela tharo (d) 74 mashohlano hlano (e) 18 mashonne robong (f) 63 mashotharo tharo | 1 1 1 1 1 1 |

| | | |
|-----|--|------------------|
| 7. | (a) 12 (b) 33 (c) 46 (d) 23 (e) 37 | 1 1 1 |
| 8. | (a) 43, 38, 25, 17, 10 (b) 75, 57, 55, 53, 35 (c) 73, 68, 63, 40, 25 | 1 1 1 |
| 9. | (a) 11, 33, 55, 66 (b) 35, 47, 53, 74 (c) 16, 24, 42, 61 | 1 1 1 |
| 10. | (a) 70 (b) 3 | 1 1 |
| 11. | (a) $28 + 29 = 28 + 28 + 1$ $= 56 + 1$ $= 57$ (b) $36 + 37 = 36 + 36 + 1$ $= 72 + 1$ $= 73$ | 1 1 1 1 |
| 12. | (a) $41 + 33 = 40 + 1 + 30 + 3$ $= 70 + 4$ $= 74$ (b) $36 + 37 = 36 + 36 + 1$ $= 72 + 1$ $= 73$ (c) $86 - 42 = 80 + 6 - 40 - 2$ $= 80 - 40 + 6 - 2$ $= 40 + 4$ $= 44$ | 1 1 1 |
| 13. | (a) 62 (b) 58 (c) 81 | 1 1 1 |
| 14. | (a) 38 (b) 52 (c) 74 | 1 1 1 |
| 15. |  <p>(a) 70 (b) 80</p> | 1 1 |
| 16. | (a) $94 - 30 = 64$ (b) $52 + 20 = 72$ (c) 37 (d) $18 + 18 + 18 + 18 = 40 + 16 + 16 = 72$ | 1 1 1 1 |

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| 17. | (a) 10 (b) 50 (c) 6 hobane $54 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 = 0$ (d) R12 hobane $96 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 = 0$ (e) $34 + 34$ banana = 68 banana | 1 1 1 1 1 |
| 18. |  | 1 1 1 1 |
| 19. | (a) R75 (b) R14 (c) R7 | 1 1 1 |
| 20. | C | 1 |
| 21. | R3 | 1 |
| 22. | D | 1 |
| 23. | (a) 112; 102; 82 (b) 170; 165; 160; 155 (c) 100; 102; 104; 106 (d) 92; 96; 100 (e) 102; 105; 108; 111; 114 | 1 1 1 1 1 |
| 24. | (a) 11 (b) 71 le 26 (c) 26 (d) 11 | |
| 25. |  | |

| | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 26. | <p>(a)   </p> <p>(b)   </p> <p>E nngwe le e nngwe 1ya 2 e nngwe le e nngwe 1ya2 1 feela</p> | |
| 27. | <p>(a) Hora ya 10 (b) Hora ya 3 (c) Halofo ka mora hora ya 3</p> | <p>1 1 1</p> |
| 28. |   | <p>1 1 1</p> |
| 29. | <p>Hora tse 2 metsotso e 30 kapa metsotso e 150</p> | <p>1</p> |
| 30. | <p>(a) Dihora tse 5 (b) Dihora tse 7 (c) Dihora tse 5 (d) Dihora tse 6 le halofo ya hora</p> | <p>1 1 1 1</p> |
| 31. | <p>(a) Labone (b) 21 Phupjane (c) Pherekgong (d) Motsheanong (e) Hlakola</p> | <p>1 1 1 1</p> |
| 32. | <p>(a) D (b) A (c) B le C</p> | <p>1 1 1</p> |
| 33. | <p>A</p> | <p>1</p> |
| 34. | <p>B</p> | <p>1</p> |
| 35. | <p>(a) Ditapole (b) Khabeshe (c) 5 (d) 17</p> | <p>1 1 1 1</p> |